

Afeto, Wò ñuikòkèwo dze
traduit de « Déjà, Seigneur, tes gloires suivent »

$\text{♩} = 55$
mf

1. A - - fe - to, Wò ñui - - kò - kòe -
2. Le mia - f a - gba - - do fa - le

wo dze Wò ve - ve - wo yo-me xo - xo.
sia me, A - gba wu mí, mie-le fu kpém,

mf

Ke le dzi - fo, nè - le dze - dzem nyuie
Le ñe - ñem l' a - fe ma - vò, si me

Na 'me - si - wo l' a - gbe na wò.
Mía - va do le ke - klē me, dim.

p

Na 'me - si - wo l' a - gbe na wò.
Mía - va do le ke - klē me, dim.

3. Ke, l' aq̄atsi kple vevevo me,
Wò gbe d̄ja tso dzifo na mí,
Dzidz̄o, si gb̄ona fe ñḡodonu,
N̄oa gb̄ogblom be : « Megb̄ona kp̄uie ! » (*bis*)

4. L̄ol̄õ kp̄akple m̄okp̄okp̄o fe ʋli,
Wò 'metiatiawo ñuḡoḡo
Di de gb̄owò to Gb̄ogb̄oa dzi be :
« Amen, Afeto Yesu va ! » (*bis*)